

СОВЕТТАР ТЭРИЙЭР-МААССАБАЙ УЛЭЛЭРЭ

Норуг балдаңын олым салайтар органыгар—одох-
тоот Советтарға быйыл бэс үйүгөр бүолан саспүт
бызыбардарга депутаттарынан көрүт хакеаптысты-
тын арас салааларыгар үзүлүп таң чулдуу
дьондор, производство бастыгчына усунда үгүр дъо-
зурдаах эдэр ыччагтар балыкбадамыстара. Депутат-
тар үгүр оттуулар—рабочайдер уюнка колхозистар.
Енишчи ороиуюмчукт сельской Советтерин депутат-
тарын 58 биркүйненчина—дан маңжай талышатыбыт
эдэр дьондор.

Итшек сибазеттан сельской Советтар исполноми-
рын шиншилдеризер тәрийәр-масасабай үалчи билшеги
кем көрдөбүлләрдөр төп түбәнжыларен үрдүк гоныл-
нааттык түрүорууга, депутаттар орууларын, актив-
носттарын үрдэтишээ улактан соруктар түрүоруулубут-
тара. Быыбардар көннүлүрчтэн үгүс сельской Совет-
тар исполномиры тәрийәр-масасабай үлэлэрин бил-
ләрдүң күүнүргүлэр. Пятилетка үйс, бынаарын-
даах сыйын соруктарын толорууга ижилизенүү ор-
тотугар өмүттүллэр үлэ замасына ханеэта, депутат-
тар Совет өмөттар үлэгигэр кыттыылара үснүү об-
щественней олotta активносттара үлчимтта.

Хакна барытыгыр сельской Советтар төрийэр-маас-
себай үлэлэрин таңыма Советтар исполномиши бэ-
йэлэрин үзэлэрин хайдах, төнө үчүнүй билеңнэх
тых төрийэлээр иштэн билеңччы туттуулжатаг. Мажыа-
ха исполномиши председателиэр төнө инициатив-
лаахтык, дөөнөн үрдүк кордөвүллээхтик үлэл-
жиндерэ үлэхан суолтанды ылар. Хакна Советтар ба-
ры бастайсаннай комиссиясра билегрэгтилибиг
Былсан быкынтынан үлэхир, онно бары депутат-
тар активийдик кыттар, Совет сессияларын, исполн-
ком муннахтара былсаннахтык биризмэтиэр
ынтыллар, онно хайшайыстыбкнай, социальний-
культурный туттуу болтуруостара дыртуулэхийн аз-
иһэр уонна онно ылалдыйт быкырсымыры одохса-
киллэрингэ шишэнэ ол туулутун хоктурдууллаа-
хынга үтгүүсүүт үлэ ынтыллар буоллабына—онно
терийэр-маассебай үлэ күүстээх. Былзэн турар, бу
үлэ кээмэйн шишэн буллат, бызыбердиччылар на-
настарын олохго юиллэри, депутаттар бызыбар-
дааччыларыгар отчуюттойчынчарын төрийни курдук
бэрг үгүс болтуруостар Советтар ынтар үлэларин
сторн хайсгаларынан буолаллар.

Кэлий бирнама бүгүн ижилсэнгээр Советтарын исполнкомнаара бэйзэлэрийн үзэлэрийн былааннаахтын мөтэар, тирээн түрээр хөхөнгөйсүүтэй баний, културний тутуу болтуурчостарын бирилизтигээр дэвүүлэхээр буолтуулар. Ол курдук, тэрийэр-массабай үзэни Кыттаанах, Соловьев, Болтоно сельскай Советтарын исполнкомнаара билээрдик түүхүүргүүлээр. Ол эзэри үзэсир ахсын дэлгэ учүгээдих түрүүрүүллээр буолбатай. Сорог Советтар исполнкомнаара, хийнлээр бастайсаны комиссиялара былаака туюх үзэлийнлэр, исполнкомнаараа араас быстах болтуурчостары көрүүнэн жүгүрданаллар. Депутаттары кытга үзэни сөнтөөхтүүк тэрийбээтээр, салайбаттар, онноюзор сессиялары бирилизтигээр онгорбот буолуу курдук бөвөнг итээвэстэри таңаараллар. Исполнкомнаара Совет функциятыгэр кийрбэт болтуурчостары көрөр, съында бынаарчылыары таңаарар түбэлтэлэр эмиз таңаарчылаллар. Маныкт итээвэстэр Ольгуулук ижилсэнгэин Советын исполнкомын (президент Ф. Р. Софронов) үзэтигээр бааллар. Отгот Хадигар ижилсэнгэин Советын исполнкома (президент И. Я. Собакин) тэрийэр-массабай үзээ эмиз илгүс бөвөнг итээвэстэри, ногуруулэхэри таңаарда

Советтар сессияларынан уонна исполнкомдарынан
нәйнилиэк, колхоз экономикатын, кульгуратын, наци-
лизмнээ олбум-даңаңын сүрүн болтуруостара бы-
лаадынастык корулалы ишиттеңдер. Совет плох-
тоот былаас коллегиальның салайтар органа буолар
оруколуун үрдөтик болбомто кийимизер түрүннөттөш.
Сельской Советтар тарийэр-макассабай үзелэрин күү-
хүрдүүгэ, баар барын итэвэрстары түрээннин түора-
тыга партийнай тарилтээр биримдүүлээр сөлтөөн
сөзлөткөн ионна сабыдымын оногрьох көрүнгөнжүүлтөр.

Сельскэй Советтар патшагетка бынарынылаад сыйлын сүтчишилээхтиг түмүктээһигэ ханаанытыгааар да тэрийэр-маассабай улээрин күүхүрдэр, бирье ис-кынхторы голору туңамынга сүрүн кынамыньяларын ишрөн улээлийр зээзнийнээхээцэр.

САНГА ОАОХ

Задание

1931 был затыенъ

15 күнүттөн таңар

СОНГ ЧУРАЛЧЫЛАБЫ РАЙКОМУН ҮОННА ҮЛЭННТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОИҮОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

— (1167) ♦ 1973 салын 22 күнө
ЧЭППИЭР

ЭБИИ АНЫЛЫК БЭЛЭМЭР— БАРЫ КҮҮХҮ!

Хамсаанын тахса илик

БИБЛИИ ИНТЕРВЬЮБУТ

Общественнаң сүйкүгө от көзчигинән эбци анылғы әзілдик белемнәен сиэтшіни партия райкомын XII пленумда ханәйтстыблар жағайлаччыларын, специалисторын, партийнай тәрілтәләрін, нақильзаттар Советтарын үзінші буттүри общественность сұруп соруқтарын байыншылан тоборолосын түрүорбуга. Итікән сибәсстәен чокчу әънапалар ыңғылашыбыттара, соудаохтар тәрбиялибеттәр. Пленум ити үзінші түсінін түңнен болтурауды соторуға дағы ССКП райкомын биротын, райсовет исполнокүм хөббесінде муніципалитеттерге дүүрләспит. Оның бу улғи бары ханәйтстыбларга мөлтәстүк тәрілләрз, дүлраңы, ғодуруны советшопкаласын былашынара ырағынан толоруллабаташтара, үгес фермерларға коржоксұхналар үзелләбеттәр, сорох сирлердег НВ да онохтор түнәннеллыбаттара кәлесетиң киңиңгер түрбуга. Бары фермерларға общественнаң сүйкүгө эбци анылғың дин аттаан колебикорму аттараис үүга бүлкүйен сиэтшінән жүнгүрданаллара, әзізбони түнәннеллатора ыйыллыбыта. Ити түмкүзэр сүйкүлдер бына түнүрәре, дұлдайшылар салбанан тақса турар белгіләттәмінгі.

Холбончылдаах мурсындаа эбни айылык бөлгөнжүрээр уонна кийки түпсагайбыс бэлэнмээж сиэтнээш баар штэвгэтери түүрэтийнга какко дэвшиллэри балинэтээн түрэм бу чий 15 күнүүгийн ахсынныг 1 күнүүгээр дээрээ эбни айылыгыг содотуулж калаанынгча уонна бэлэнмээжигчээ ударчай надинчлэлэри билээрбиз. Итихан сибаасстээн бичиги таңыспынэ корреспонденца коллегтар союхад зорогч учавастжарын, отдельных гарын, биржээдэлэрийн кытта телефончнан кэсээтэ сырьтччина холбончылдаах мурсынхан кэшнэгтэн эбни айылык бэлэнжүрээр түрэх дэвшиллээр ынтынадыг гарын ыштыгчааста.

Е. С. ДЬЯЧКОВСКАЙ,
Ленин айтынан колхоз
Амматасабы участагын
облизданссай:

ПОДСЧЕТЫ — ПРОГНОЗЫ

— Kyōto-shi-shi at Ōsaka-shi-shi

19 КУМУТДЕС САД

—Дұлғаны астарымын сотини 19 күннен саға сарадаа союз Атылытабы отделениеттің биінги общественний корреспондентты

УДАЧНЫХ ВСЕХ ПОДВИЖЕК!

П. Ф. МАКАРОВ,
секретарь Учебного комитета

Совхоз «Хатынътай»
Коми АССР, г. Сыктывкар

отделениетыттан үйнлигид

общественный корреспондент

— Сөвхоз түрдүнен уонса
лабынта 227, дүзүү 1210, б.
лах 11, хөмүс 3 тоңна балык
коммита. Итептәй суюнты 17 тоң-
на лабынта, 6 тоңна дүзүү си-
тилини. Сөзинши 1 жүнүттэ-
10 күнүгөр дипи 3640 центни
коенинъербө, 226 центтер и-
кусственкай үчтө оғондулак
орнамен. Аныныллыбыт дүзүн-
чиистада тайны, механизирова-
ний засновалары таңыланып келд

РЕДАЦИЯТТАН: Мантан көстөрүнен холбонунтаах мүннүзүк нанниттэн ханаайыстыбаларга збии айылны близэмэр быйнарызылаах хамезалын оғөнүллүбаттах. Шефтээх тәрілтәләр көмеларе суюх. Отын «Сельхозтехника» сройуоннаабы отделенииста дүлбәнни нырбыыр айыл агрегаты оғоруохтаадытган бу ый 20 күнүнәзү түрүгүнан бири эрэ таныс. Күн-дүйн күүппөт. Зёни айылдың баласынан даңғыза биләзрилләйт ударнай нағиззәләр ахсазнаах күннэрэ халалызыар. Онон иштеги быйнаарлар тутаах болуп русича таҳсыбыт тууруулубат итэбастары суһал нам ийинэн туоратынга ханаайыстыбалар, тәрілтәләр салайааччылара, партийнай тәрілтәләр, нағилизетар Советтара утаптыллыбат дъяналлары ылалла-

